



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2024

KAEDI YA GO TSHWAYA

MADUO: 70

Kaedi e ya go tshwaya e na le ditsebe di le 14.

KAEDI YA GO TSHWAYA

- Motlhatlhojwa ga a tshwanela go araba dipotso di feta nngwe mo mofuteng o le mongwe wa lokwalo.
- Fa motlhatlhojwa a neetse dikarabo di le pedi, go tshwaiwe ya ntlha ya bobedi e ikgatholosiwe le fa e nepagetse.
- Fa dinomoro tsa dikarabo di sa kwalwa sentle, kaedi ya go tshwaya e tshwanetse go latelwa.
- Fa phoso ya mopeleto e fetola bokao, se e abele maduo. Fa phoso ya mopeleto e sa fetole bokao e abele maduo.
- Fa motlhatlhojwa a sa dirisa ditsejwana fa a nopola, se mo time maduo.
- **Mo dipotsong tse di bulegileng**, se abele EE/NNYAYA kgotsa TUMELO/KGANETSO maduo, NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO le tsona ga di a tshwanela go abelwa maduo. Lebaka/Tshegetso ke tsona fela tse di tshwanetseng go tsewa tsia.

KAROLO YA A: PADI**POTSO 1: MORABARABA JS LEBETHE**

- | | | | |
|-----|-------|--|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | (a) C/O nyetswe ke Ntshimane. | (1) |
| | | (b) B/Tsala ya ga Kedisaletse. | (1) |
| | | (c) A/O ratana le lekawana la kwa Rosslyn. | (1) |
| | | (d) E/O boleletse Mpute gore Ntshimane le Bontle ba a ratana. | (1) |
| | 1.1.2 | Letswalo la gore Ntshimane o ipona molato gone a foseditse Morwesi ka go ratana le Ntshetsana. | (2) |
| | 1.1.3 | 'Moratiwa wa pelo ya me yo ke neng ke mo tshepa, o se ka wa nkgalefela.' | (1) |
| | 1.1.4 | Ya go nna motshameki o motona wa dikatara. | (1) |
| | 1.1.5 | Ntwane | (1) |
| | 1.1.6 | Mpute o tsieditse Bontle ka go ratana le Morwesi a bo a ya go lala le ena kwa ga mosadimogolo fa Bontle ena a le kwa sekolong. | (2) |
| | 1.1.7 | Naome o ne a bolelela Morwesi gore Ntshimane o setse a itisa le Ntshetsana fa Morwesi a se yo mo motseng. | (2) |
| | 1.1.8 | Ba bone Ntshimane a ota e bile a palelwa ke go falola kwa sekolong. | (2) |
| | 1.1.9 | Maikaelelo a ga Naome e ne e le go dira gore Ntshimane a se nne matlhomantsi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | (a) Sejanaga | (1) |
| | | (b) Pholo | (1) |
| | | (c) Mopedi | (1) |
| | 1.2.2 | Ntshimane | (1) |
| | 1.2.3 | Mpute o ne a tlogela Bontle a ratana le Morwesi ka jalo Bontle o kaya gore ga se ena fela a iphitlhelang a sa tlhola a na le molekane. | (2) |
| | 1.2.4 | Morwesi o ne a itsise batsadi ba gagwe gore o felegetsa Bontle go ya sekolong. | (2) |
| | 1.2.5 | Ke ithutile go rata nnete. Naome o rata nnete gone o ne a bontsha Ntshimane gore ga a itumelele go mmona a ja Morwesi direthe le Ntshetsana. | (2) |

- 1.2.6 Ntshimane ke moanelwamogolo gonne fa a sena go tlhokafala, ditiragalo tsa padi di a khutla/bontsi jwa ditiragalo di ikaegile ka ena ke ka moo e reng fa a sena go tlhokafala padi e bo e khutla.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 1.2.7 Mpute o ne a tlhakatlhakanya botshelo jwa ga Ntshimane ka go ratana le Morwesi, ntswa a itse gore Ntshimane o ne a rata Morwesi go tswa kwa botennyeng jwa pelo ya gagwe. (2)
- 1.2.8 Nnyaya. O ne a sa mo rate gonne fa a ne a mo rata a ka bo a sa robale kwa ntle a na le lekau le le mo ntsheditseng bogadi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 1.2.9 Bontle o ne a tshaba go bolelela Ntshimane nnete gore o batla go ipusolosetsa ka go ratana le ena gore a utlwise Mpute botlhoko.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- [35]**

POTSO 2: *BOGOSI KUPE* – DPS Monyaise

- 2.1 2.1.1 (a) D/O batla bogosi jo e seng jwa gagwe. (1)
(b) C/Modisa wa dikgomo tsa puso. (1)
(c) A/O tsibosa kgosi ka banna ba ba batlang go mo tseela bogosi. (1)
(d) B/O rekisa dikgomo kwa fantising. (1)
- 2.1.2 Barongwa ba kgosi/mošate/kgotla.
(Di le pedi fela.) (2)
- 2.1.3 Magogong (1)
- 2.1.4 Ba ne ba tlile tshekong ya ga Tukisang le Obakeng. (2)
- 2.1.5 O begetswe ke mosadi wa ga Tukisang. (2)
- 2.1.6 Motlhoiwa o ne a itse maikaelelo a ga Serokolo a go batla go menola kgosi mo setilong. (2)
- 2.1.7 Ke ne ke ka dira gore morafe o itse mme ba bone katlholo e e maleba/ke ne ke ka ba tseela dikgomo mme ke ba kobe mo motseng.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

- 2.1.8 Ee, Obakeng ga a ka a bonwa molato mme Tukisang o ne a atlholwa.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 2.2 2.2.1 (a) Boitapoloso (1)
(b) Masome a mararo. (1)
(c) Logageng (1)
- 2.2.2 Le nna ke fano ka ntlha ya ga rre yo, Modimoeng/Fa e ne e se ka ena, ga ke itse gore nka bo ke le kae. (2)
- 2.2.3 Nong le Molefe. (2)
- 2.2.4 O ne a bone dikgobalo morago ga gore a wele mo molapong. (2)
- 2.2.5 A ne a le bokoa thata/A ne a tlhobaetsa/A ne a sa jese diwelang. (1)
- 2.2.6 Kwa bokhutlong go nnile le tharabololo ya gore kgosi o ne a itse fa rre Serokolo a ne a batla go mo menola mo pusong le go mmolaya mme Serokolo ga a kgona go diragatsa maikaelelo a gagwe gonne o ne a tshwarwa. (2)
- 2.2.7 E sentswe ke gore malomaaagwe Obakeng o ne a bua maaka ka ena kwa kgotleng mme bontsalae ba tsaya letlhakore la rraabona. (2)
- 2.2.8 Ke ithutile gore ke nne le botshepegi mo botshelong ka go se inyalane le dilo tse di bosula.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 2.2.9 Go ne go na le maphata a le mabedi mo motseng, lephata le le ratang kgosi le lephata le le kgatthanong le kgosi, ka jalo lephata le le leng kgatthanong le kgosi le ne la leka go ntsha kgosi mo setulong mme la retelelwa.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- [35]**

POTSO 3: **BODIBENG JWA MATLHOMOLA – DS MATJILA**

- 3.1 3.1.1 (a) C/Tsala ya ga Letlamoreng.
(b) D/O okile mmaagwe fa a lwala.
(c) A/Ga a rate go omana le monna wa gagwe fa pele ga bana.
(d) B/O tshabisitse boTsitsi go tswa kwa Mankweng. (4)
- 3.1.2 Ba ne ba sa batle go bona a itewa/Ba ne ba sa batle go bona a tshwarwa/Ba ne ba sa batle go bona a sotlakakiwa. (2)
- 3.1.3 Kwa Morris Isaacson. (1)

- 3.1.4 Puso e ne e batla go pateletsa barutwana botlhe gore ba rutiwe ka Seaforikanse. (2)
- 3.1.5 Kgolegelo ya Phuthaditšhaba. (1)
- 3.1.6 (a) Masole a maburu a a bolaileng mosadimogolo kwa ntle ga lebaka. (1)
(b) Basimane ba Yunibesithi ba ba neng ba bolawa ba se na molato. (1)
- 3.1.7 Ntwa magareng ga puso ya Aforikaborwa le Bantsho ka ntlha ya tlhaolele. (2)
- 3.1.8 O ne a mo rata thata/O ne a tshaba gore o tlaa bolawa/Mapodisi a tlaa ba tshwenya le go feta. (E le nngwe fela.) (2)
- 3.1.9 Ee, mapodisi a ne a sa itse bagaabo ka jalo ba ne ba ka se mo neele setopo ntle le go netefatsa gore ba tsalana jang. Nnyaya, gonne Gabasaine o ne a batla go neela Odirile phitlho ya tlotlo le gore marapo a gagwe a se nne molalatlhageng o o gogwang ke dintšwa. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 3.2 3.2.1 (a) Kutlobotlhoko (1)
(b) Nkokoagwe Dimpho. (1)
(c) E ne e sa batle Seretse a nyala mosweu. (1)
- 3.2.2 Ba ne ba tlhorontshiwa ke mapodisi a tlhaolele a Aforikaborwa, ba bona botoka e le go tshabela kwa Botswana. (2)
- 3.2.3 Mo Aforikaborwa tlhaolele e ama bantsho botlhe fa kwa Lesotho e ama basadi fela. (2)
- 3.2.4 Ba lelapa la gaabo ba ne ba etetse ba lelapa la gaabo Amogelang ba laleditswe ke rraagwe Amogelang, tsala ya ga Letlamoreng. (2)
- 3.2.5 Ba amogetse dibetsa go tswa kwa Rašia. Go ikgolaganngwe le mekgatlho ya balweladitshwanelo tsa botho mo Lontone. Thelekeramo e a tlaa e amogelang e na le lenaneo lotlhe le le akaretsang ditaello tsa botsamaisi jwa mekgatlho. (Di le PEDI fela.) (2)
- 3.2.6 Ka ntlha ya fa masupatsela ba ntshitse sephiri sa gore Odirile o tshwerwe. (2)

- 3.2.7 Ee, mapodisi a Aforikaborwa a ne a tlaa feleletsa a mo tshwere/ Dimpho o kgonne go tswelletsa dithuto tsa gagwe tsa yunibesithi kwa ntle ga dikgoreletsi tsa sepolotiki/Bakwena le Kagiso ba kgonne go simolola sekolo mo tlase ga maemo a a siameng. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 3.2.8 Mo botshelong ke tshwanetse go itshoka fa ke kopana le mathata ke bo ke lwele go fenyathata otlhe a ke kopanang le ona. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- [35]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 35

KAROLO YA B: TERAMA**POTSO 4: MOLATSWANA WA GAETSHO – DMG Sekeleko****BA TLA NKITSE? – ES Lekalakala**

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 4.1 | 4.1.1 | (a) C/Lepodisi la kwa Hammanskraal. | (1) |
| | | (b) D/Mosadi wa ga Ranko. | (1) |
| | | (c) A/Mmueledi wa ga Ramarumo. | (1) |
| | | (d) B/Tsala ya ga Boipelo. | (1) |
| | 4.1.2 | Monna yo o tloga a nkotlisa letswalo. | (2) |
| | 4.1.3 | Go bontsha gore go tlhakatlhakane/dikgang ga di monate. | (2) |
| | 4.1.4 | Kotsi ya sejanaga. | (1) |
| | 4.1.5 | Boipelo o ne a ka se bone dithoto fa go ka fitlhelwa gore Ramarumo o bolailwe. | (1) |
| | | Boipelo o ne a tshwanetse go nna a sa nyalwa go fitlha a tlhokafala. | (1) |
| | 4.1.6 | Ga se tsala ya nnete – o rotloetsa Boipelo go dira moletlo wa diragadibonwe morago fela ga phitlho ya ga Ramarumo. | (2) |
| | | O lenyatso – o nyatsa Moratwe fa a re o gakolola Boipelo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | 4.1.7 | Ee, o dirile sentle gonne fa a ka bo a sa e dira Boipelo o ne a tlile go ja khumo le lekau la gagwe/Ee, go bontsha a ne a na le dipelaelo tsa gore go na le segataborukgwana mo botshelong jwa ga Boipelo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| 4.2 | 4.2.1 | (a) Bookelong | (1) |
| | | (b) Llori | (1) |
| | | (c) Lesome | (1) |
| | 4.2.2 | Moratwe o ne a bolelela Sajene Tau gore o utlwile Boipelo le Motswedi ba bua ka fa ba bolaileng Ramarumo ka teng. | (2) |
| | 4.2.3 | Go tsaya dithoto tsotlhe gore a kgone go nyalana le Motswedi mme ba nne le botshelo jo bo monate. | (2) |
| | 4.2.4 | Kgotlhang ya ga Boipelo le rraagwe e tlhodilwe ke gore Boipelo o ne a sa batle go ikilela morago ga loso lwa ga Ramarumo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | 4.2.5 | Boipelo | (1) |
| | 4.2.6 | Mathule o ne a batla go itse gore a ga go na bomenemene mo losong lwa ga Ramarumo gore a kgone go duela Morwesi. | (2) |

- 4.2.7 Lerato la ga Motswedi le Boipelo ga le a felela gope gonne ga ba a kgona go nyalana, ba feleleditse ba le kwa kgolegolong. (2)
- 4.2.8 Ee. Gonne o ne a latelela se se bolaileng Ramarumo pele a neela Boipelo boswa jwa gagwe.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 4.2.9 Nnyaya. O ne a sa mo rate gonne o ne a sa mmue sentle e bile ke ena a tlhodileng loso lwa ga Ramarumo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

[35]**POTSO 5: O LAETSE JALO – KS Naledi**

- 5.1 5.1.1 (a) D/Mosadi wa kgosana ya motse wa Lenatong. (1)
(b) C/Kgaitسادia Matoko. (1)
(c) A/Mosadi wa bobedi wa ga Moeti. (1)
(d) B/Tsala e kgolo ya ga Lentuwane. (1)
- 5.1.2 Ke fa Moeti a batla go ya kwa morakeng a tlogela Lentuwane kwa gae. (2)
- 5.1.3 Dinoka di tletse/maoto a tletse/o feroa dibete.
(Di le pedi fela.) (2)
- 5.1.4 Ba ne ba batla gore magiseterata a ba thuse ka kgaoganyo ya boswa jwa ga Moeti. (2)
- 5.1.5 O matlhomantsi, o ratana le Matoko a ntse a na le mosadi.
O lenyatso, ga a na sepe gore Lentuwane o ikutlwa jang ka kgang ya gore o imisitse Matoko.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 5.1.6 A boitumelo, go bontsha fa Moeti a ne a itumetse gonne Matoko o ne a belege ngwana wa mosimane. (2)
- 5.1.7 Ee, gonne Moeti o ne a rata go tswa kwa morakeng a etela kwa ga gagwe, a etela le kwa ga Matoko.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 5.2 5.2.1 (a) Morakeng (1)
(b) Sikwane (1)
(c) Dikwankwetla (1)
- 5.2.2 Mojalefa a mmolokele kwa gaabo/A bone 25% ya boswa jwa gagwe/A mo tlhabele pholwana ngwaga le ngwaga/Kwa polokelong a bone bokana ka 35% ya madi a gagwe.
(Di le pedi fela.) (2)
- 5.2.3 Loso lwa ga Moeti. (2)

- 5.2.4 Maemo a go humanega, a dirile gore Matoko a ratane le Moeti gore a tswe mo khumanegong/bodiding. (2)
- 5.2.5 E thusa gore o tlhaloganye fa a tlile go diragatsa se se kwadilweng mo testamenteng, le gore fa moswi a buile sengwe ga se fetolwe. (2)
- 5.2.6 E ne e le ngwana wa gagwe wa ntlha wa mosimane yo e leng kgale a mmatla/ke ena tsibolantha. (2)
- 5.2.7 Nnyaya. Ka gone Moeti o ne a nyatsa Lentuwane a sa rerisane le ena ka ditiro tsa mo gae jaaka mosadi wa gagwe.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 5.2.8 Ee. Setlhogo se tsamaelana le diteng ka gone Moeti o laetse ka kgaoganyo ya dithoto tsa gagwe mo tshupabosweng e a neng a e kwadile.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

[35]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B****35**

KAROLO YA C: DIKGANKHUTSHWE**POTSO 6: NGATANA YA LEHUMO – KM Mbonani le ba bangwe****6.1 'MOGATSAKA O TLA NKGOPOLA' – BM Ditlhokwe**

- 6.1.1 (a) B/O ne a tsaya dithuto tsa gagwe tsiya.
(b) A/Moeteledipele wa baithuti.
(c) D/Lepodisi le le neng le batlisisa ka mmolai.
(d) C/O ne a dira ka thata go neela Moeng bokamoso jo bontle. (4)
- 6.1.2 Ke fa baithuti ba lemoga gore dingongorego tsa bona ga di ise di rarabololwe. (2)
- 6.1.3 O ne a na le ngwaga fela a dira jaaka lepodisi, a tsaya gore ga a ise a nne le maitemogelo a mantsi. (2)
- 6.1.4 Firikgong (1)
- 6.1.5 Moeng o ne a sa ikgolaganye le dikhuduego tsa baithuti tsa go se kwale ditlhatlhobo ka jalo Phakwe a simolola go mo ila. (2)
- 6.1.6 O ne a utlwile botlhoko thata gonne Moeng e ne e le ngwana wa gagwe a le esi. (2)
- 6.1.7 Ba ne ba romelwa gae mme ditlhatlhobo tsa se kwalwe ke baithuti botlhe. (2)
- 6.1.8 Ee, o ne a sa batle gore go tshwarwa ga gagwe go ame tsamaiso e e lolameng ya dithuto bogolo jang ka gonne e se kgale baithuti ba ne ba tswa mo dikhuduegong tsa go gana go kwala ditlhatlhobo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

6.2 'KE TLA THUSWA KE MANG?' – PJ Mathibe

- 6.2.1 (a) A se na bagaabo le legae. (1)
(b) 1980 (1)
(c) Bosenyi. (1)
- 6.2.2 Go thuntshiwa le go bolawa ga nkokoagwe/Go tlhokafala ga batsadi ba gagwe mo motlaaganeng wa gaabo o o neng wa jewa ka molelo o o boitshegang.
(E le nngwe fela.) (2)
- 6.2.3 O ne a thula mojako ka tlhogo mme a kgona go falola. (1)
- 6.2.4 Go ka ba ama ka tsela e e sa siamang ka gonne maitemogelo a, a ba bolaya matswalo, a ba fifatsa megopolo, ba ka ipusolosetsa.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

- 6.2.5 O ne a tshogile thata e bile a tletse poifo. (2)
- 6.2.6 Mosadimogolo o ne a mo amogela ka lerato le le bothito/Bathusi ba ba farologaneng ba ne ba batla go mo thusa ka moo ba ka kgonang ka teng/Ba Katlaatlololoago ba mo amogetse kwa legaeng la bana ba ba se nang batsadi/Ka thuso ya gagwe, ba sepodisi ba kgonne go tsweletsa dipatlisiso tsa polao e e setlhogo ya batsadi ba gagwe.
(E le nngwe fela.) (2)
- 6.2.7 Go ne go le lefifi e bile go se na ditsela le mebila e e rulaganeng sentle.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 6.2.8 Ee, batho ba ne ba itseela molao mo matsogong ka go bolaya ba bangwe, matlo a ne a fisiwa le maikutlo a bana a sa tlotliwe ka ntlha ya ditopo tse di neng di lalaane gotlhe. (2)
- 6.2.9 Ee, o tlaa kopana le bana ba bangwe a tshele le bona mme seo se ka thusa go mo lebatsa khutsafalo ya gagwe.
Nnyaya, fa a ka se neelwe tirelo ya thobomaikutlo a ka se amogele loso lwa batsadi ba gagwe bonolo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 35

KAROLO YA D: POKO**POTSO 7: MABOKO A SETSWANA: Morulaganyi – MK Mothoagae****7.1 'BOROKO' – GK Setou**

- 7.1.1 (a) D/Ke ka wena boroko ke ka tsenang koo.
 (b) A/Dikeledi di thepologa matlhong se-ka metsi.
 (c) C/Kgakala-kgakala le batho ba lefatshe.
 (d) B/Koo go tletseng letlepu la mokaragana. (4)
- 7.1.2 Segompieno, gonne le kgaogantswe ka ditemana/Puo ya lona e bonolo.
 (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 7.1.3 Le bua ka mokgwa o boroko bo leng molemo ka teng ka bo thusitse mmoki mo kutlobotlhokong e a neng a le mo go yona.
 (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 7.1.4 A Boitumelo/tlotlomatso. O itumelela bontle jo boroko bo bo dirang mo ditsheding tsotlhe. (2)
- 7.1.5 Ga bo na tlhaolele, bo amogela mongwe le mongwe bo sa leba maemo a gagwe. (2)
- 7.1.6 Ke sekapuo se se tlhalosang sengwe e kete go buiwa ka motho. (2)
- 7.1.7 O amogele bahumi o sa sisimoge bahumanegi/ Ka o le botshabelo le boikgonaro ba tsotlhe. (2)
- 7.1.8 O ka kopa thuso kwa badirediloagong.
 (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

7.2 'SEKOLO' – SF MOTLHAKE

- 7.2.1 B/Bogwera (1)
- 7.2.2 Lekolwane la kotama nkokwane. (2)
- 7.2.3 Mmoki o dirisitse lefoko mogolokwane go bontsha fa go na le boitumelo. (2)
- 7.2.4 Neeletsano eno e tlhalosa gore thwadisano e thusa go fokotsa bokete jwa morwalo. (2)
- 7.2.5 O ikopela gore bagolo ba rute bana setso pele ba ikela badimong. (2)
- 7.2.6 Mephatwana e sutela mephato gonne mephato e falotse/alogile (2)
- 7.2.7 Sekolo sa bogwera se botlhokwa gonne se ruta basimane ka setso le maikarabelo a bonna.
 (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

- 7.2.8 Maikaelelo a mmoki ke gore batsadi ba rute bana maikarabelo ba santse ba le bannye.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 7.2.9 Bannabagolo ba itumeletse gore makolwane a atlegile e bile a golotswe kwa sekolong sa bogwera ka jalo ba a ba amogela.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 35
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 70